

HRVATSKI LIST

Godina I.

Pula, srijeda, 21. srpnja 1915.

Broj 18.

Brzjavne i zadnje vijesti.

Austro-ugarski ratni izvještaj.

B eč, 20. julijs. (D. u.) Službeno je javlja:

Rusko bojište.

Između Visle i Buga napredovanju su jučer savezničke čete progonec uzmicićeg neprijatelja preko vognog polja zadnjih dana. Kod podmaršala Arza, koje su čestovale na izvanredan način na uspjehu poskočio je broj zarobljenika na 50 časnika i 3500 momaka. Kod Sokala zarobili su naše čete takodjer preko 3000 momaka. Zapadno od Visle slomili su naši saveznici u junackoj borbi ruski stupor na Ilzanki. Južno i zapadno od Radoma imale su austro-ugarske čete žestoke borbe. Sedmogradska pješadija osvojila na juriš mjesto Kosterzin. Radom je bio zaposjednut planas prije podne od naših četa. U istočnoj je Galiciji položaj nepromjenjen. Na granici između Bukovine i Besarabije napadnuta je i rastjerana ruska Plostungskog brigada.

Talijansko bojište.

Bitka u Goričkoj traje. Talijanske navele, koje bijahu upravljene velikom žestinom i na goričku mosnu utvrdu opet nisu imale uspjeha ni jučer ni ove noći. Nakon tih, da podne tražejuće paljbe neprijateljskog topništva na mosnu utvrdu, navalila je talijanska pješadijska divizija pijanim četama na podgorski odsječak. Neprijatelj prošao je mjestimice u naše pozicije, ali je bio opet izbačen. Nakon ponovne topničke priprave uslijedila je u četiri sata pozicije podne druga navalna, koja je u 8 sati na večer takodjer odbijena. Za rub visoravnih Doberdoba biju se dalje ljute borbe. U posljede podne odbili su hrabri

ugarski domobranici jaku navalu na njihove pozicije kod Zdravšćine. I tri su dalje talijanske navele u masama ovđe slomljene. Isto tako izjalovile su se sve provale upere na jugozapadnu stranu rub visoravnih Polazza, Redipulje, Vermigiana i više gore provedene navele kao i na Monte Kosić (sjeverno od Tržića). Neprijatelj, koji je bježao u svoja skrovista, pretprije je svuda teške gubitke. Topnički bojevi na srednjoj Soči, u području Krna i na koroškoj granici traju. U prostoru južno od Krna subzijene su dvije žestoke navele alpinaca. U sadu spomenutim okršajima u predelu Kreuzberga imali su Talijani više od 200 mrtvih i od prilike dvostruko broj ranjenika. Naprotiv iznajšaju naši sveukupni gubici 42 momaka. Pozicija južno od Schluderbacha opet je zauzeta od naših četa. Ponovna navalna slabljiv talijanskih sila na Col di Lana izjalovi se kao i sve druge.

Zamjenik glagolice generalnog stožera, v. Höfer, podmaršal.

Njemački ratni izvještaj.

B erlin, 20. julijs (D. u.) Iz velikog se glavnog stana službeno javlja:

Zapadno bojište.

Neprijateljska navalna sa obje strane ceste Hooge-Ipern izjavljala se. Navele sa ručnim granatama susbijene su kod Souchez. Istako francuska provala na naše pozicije kod Fricourta.

Istočno bojište.

U Kurlandiji potisnuti su Rusi kod Grosschmardena, istočno Tukcumka, te kod Gründorf i Usingena. I istočno od Kuršanija uzmice neprijatelj pred našom navalom. Sjeverno od Novogroda prisvojile su

dignu nikad više. Nova mletačka pučka (demokratska) vlada pozove mletačke gradove u Istru, da zabace gospodske vladu i zamijeni ju pučkom, što i učine odmah gradovi Piran, Poreč, Motovun, Rovinj i drugi.

Mir u Kampoformiju. 17. X. 1797.

Dne 17./X. 1797. potpisani bje mir između Napoleonu i cara Franju I. Ali Francuzi skoče na obranu i obrane se. Osobito se odlikovalo mladi dženeral Napoleon Bonaparte, maleen čovjek, ali veliki dub. Znao je na svojom rječu i pogledom udovjeti francusku vojsku i vođi ju do pobede do pobjede, a ona je nigdje dizala od časti, a napokon mu ovjenčala glavu i carskom krunom godine 1804.

God. 1797, na prvi dan proljeća udje Napoleon u Goriču; dva dana zatim udju Francuzi u Trst a zatim ih povedi proti Beču. Car Franjo I. učini s Napoleonom primirje u Ljubju 18./IV. Sada navijesti Napoleon Veneciju rat (I.V.). Mletačka gospoda sa dužem Maninom na čelu potpisala smrt svojoj domovini. Preča im bijaše osobna sigurnost i udobnost nego sve dužnosti do domovine, pa nijesu im vali da ju brane, već je potezom pera predado nepristoju. Francuzi započeli Veneciju, a prosti puk zapjeva pjesmu svojih slobodi i razbi kraljatoga lava (grb mletačke republike), spali na trgvu sv. Marka znakove duždeva vlasti. Tako svrši ta "kraljica mora", da se ne

mir u Požunu 26. XII. 1805. "Mletačka" Isra po Francuzima 1805.

Nego lijepo ovo doba za Istru na pojtraje dugo. Postavši Napoleonu francuskim carem (1804.) zavojši sljedeće godine na Austriju sa dviju strana: sa juga nivali dženeral Massena, te zauzme Gradisku, Goriču, Trst a sa sjevera Napoleon, koji kod Slavkova 2.XII. potuce austrijsku vojsku, a car austrijski mirom u Požunu 26.XII. 1805. odreće se "mletačke" Istru a pridrži Goričku i Gradisku,

izlazi svaki dan osim nedjelje poslike podne u Puli u na-knadnoj tiskari Jos. Krmptović, Trg Custoza 1, gdje se nalazi tiskara, uredništvo i uprava lista. Za uredništvo odgovara izdavatelj Josip Hain. Telefonski broj 58. Broj poštanske štendice 36.615. Predplatna iznasa 2 K 40 h mjesечно, 6 K tromjesečno, pojedini broj stan 6 helera. Oglase računa se po 20 h jednostupni petitetrad (3 mm).

sjednuće kraške visoravni polučiti napreklje. Više redova čvrsto oklopjene i žičnim pregradama zaštićenih opkopa osvojimo jutrem jedno za druk-gim. 2000 zarobljenika od kojih 30 časnika, 6 strojnih puški, 15000 pušaka i velika množina streljiva o-stala je u našim rukama. Jutros rano započeli smo opet navalu na cijeloj fronti Soče novom energijom.

Bošnjaci-junaci.

B eč, 20. julijs. (D. u.) Iz stana ratnih dopisnika javlja se: O bojevima, što su se bili koncem junija u odsjeku Plave, doznalo se naknadno o sjajnom jastvu bosanskog odjela infanterije ovo: Dne 27. junija u 10 sati navečer započeli su Talijani sa većim silama navalu na visinu 383, koju su bili zaposleni Bosanci. Kada su Talijani konaćeno u obliku "Avanti Savoia!" stigli do žičnih zapreka, obustavljaju je naši bataljoni ka na zapovijed vatru. Silno odjekivanje poklika: "Avjela Austria!" i tuča ručnih granata i brzometne vatrenje Bosanaca, prisilila je Talijane u ponovni bijeg. Od Talijana nije se cijele noći i drugog dana ništa čulo, nego klijanje na pomoć, te se opazilo, da je bilo mnogo Talijana odneseno.

Pogromi u Rusiji.

K rakov, 20. julijs. "Napredak" javlja iz ratnog novinarskog stana: Neprijateljski izvještaj: Italija 19. julijs. U Cadore provala su naša odijeljenja, dok je uspijevala povoljno u prostoru Folgorego započeta ofenziva, u visoki dio Ansisia u pravcu Misurine prema Schluderbachu te navalila na neprijateljske čete ukopane kod Ponte delle Maragne (Ponte del paludetto). Osvojili smo tri kule. U Karniji započala je nakon brze priprave paljba na tvrdju Hermann sjeveroistočno od Bobca te je znatno oštećena. Na fronti Soče donijela nam je naša lagana žiljava u neprestanim borbama napredujuća ofenziva od jučer osjetljive uspjeha. Nakon energične i krvave borbe, što je dokazalo usavršeno sudjelovanje napredujuće pješadije te podpirajuće teško i poljsko topništvo, moglo je zapo-

Talijanski ratni izvještaj.

B eč 20. julijs (D. u.) Javljuju iz ratnog novinarskog stana: Neprijateljski izvještaj: Italija 19. julijs.

U Cadore provala su naša odijeljenja, dok je uspijevala povoljno u prostoru Folgorego započeta ofenziva, u visoki dio Ansisia u pravcu Misurine prema Schluderbachu te navalila na neprijateljske čete ukopane kod Ponte delle Maragne (Ponte del paludetto). Osvojili smo tri kule. U Karniji započala je nakon brze priprave paljba na tvrdju Hermann sjeveroistočno od Bobca te je znatno oštećena. Na fronti Soče donijela nam je naša lagana žiljava u neprestanim borbama napredujuća ofenziva od jučer osjetljive uspjeha. Nakon energične i krvave borbe, što je dokazalo usavršeno sudjelovanje napredujuće pješadije te podpirajuće teško i poljsko topništvo, moglo je zapo-

Trst i austrijsku Istru. Napoleon proglaši bivšu mletačku Istru "vojvodinom" i dade ju као feud francuskoga carstva marsalu Besieru, uking razdobju zemlje u gradove, mješta i barunije, otpravi feudalnu vlast i ustavni dva kota: u Kopru i u Rovinju, 7 kantona i 23 općine. Glavni prefekt stolovače u Kopru, a potprefekt u Rovinju. Na ēdu svake općine stajaše načelnik (ner), ipucno na bok bijaše osam savjetnici i općinsko vijeće. Nego Istrani ne bijahu zadovoljni s Francuzima, jer su im morali mnogo poreza plaćati, bilo u novcu, bilo u krvi (vojnici); Francuzi oplijenje crkvene bratovštine, povše cijenu soli itd.

Mir u Šenbrunu 14. X. 1809; cijela Istra pod Francuzima.

Zato se digne 1809. Istrani protiv Francuza na obranu cara Franje I. Srednje istanske bijaše Rovinj. Nadvojvoda Ivan potjerje Francuze do Adige, i austrijska vojska zapoješdnu Istru. Na Dubrovniku kod Asperna (21. i 22. maja) pobijedi doduše nadvojvoda Karlo Napoleon, ali malo zatim pobijedi Napoleon austrijsku vojsku kod Wagrama. Istru zauzmu opet Francuzi. Mirom u Šenbrunu 14./X. moral je Austrija predati Francuzima. Trst, grofija Istarska (Paziniku), Rijeku, Beljak (u Koroškoj), Kranjsku do Save, cijeli grad, Hrvatsku, dio Gradišku, Dalmaciju, Dubrovnik i Kotar. Ovim zemljama pridruži Napoleon 1810. bivšu mletačku Istru i zavoe ih kraljevinu "Ilirija".

I. kraljevina Ilirija. Potkrjal Ilirije Marmont, stolovače u Ljubljani. Ilirija se dijelila u 7 pokrajina:

1. Intendansa Istra sa glavnim gradom Trstom ("mletačka" Istra, Trst, Gorička); 2. Građanska Hrvatska (austrijska Istra, hrvatsko Primorje, Rijeka s okolicom, građanska Hrvatska i otoci Krk, Cres, Lošinj, i Rab — [1797. pripojen Dalmačiji]) sa glavnim gradom Karlovcem.

3. Vojnička Hrvatska; 4. Dalmacija; 5. Dubrovnik; 6. Koruška; 7. Kranjska;

God. 1811. otečijepi od Hrvatske Istru na zapad Učke i pripoji ju intendansi Istri pod imenom kanton Pazinjci; drugi kanton u svojoj pokrajini bijaju: Kopar, Piran, Buzet i Poreč, koji svi skupa sačinjavaju distrik (kotar) Kopar. Drugi distrik bijaju: Goriča, Trst i Rovinj.

Za civilne stvari bijahu sudovi u Kopru i Rovinju, kriminalni sud bijaše u Kopru; za sve pako bijaše prizivni sud u Ljubljani.

Francuzi bijahu strogi protiv zločinaca. Popravljali su ceste, skribili se za škole i srednje, brandili su i njegovali narodni jezik, ali za Istru bijaše njihova vlast nesnosljiva drasti velikoga poreza, radi skupođi soli, radi propadanja trgovske mornarice uslijed drugih ratova, koje je Napoleon s cijelom Evropom vodio.

(Nastavak slijedi.)

restu, Rotheti, odvraća ozbiljno od izvještaja, koji opisuju prilike u Srbiji i tamošnjem svijetu. Razne, porjerena do stojne osobe vele jednoglasno, da Srbi nemaju nikakvih pomanjkanja, epidemija za sada nema nikakvih, čete su se dobro oporavile. Američki poslanik u Beogradu, Vopicka, koji se je povratio iz oduljeg putovanja iz Srbije, gdje je pregleđavao logore zarobljenika, izjavio je, da su prilične posy poslanične.

U Srbiji bilo je mnogo žrtava pjestog tifusa.

Berlin, 20. jula. (D. u.) Polag vijesti „Berliner Tagblatt“ izjavio je američki poslanik u Beogradu, Vopicka, da su Srbi sa svoje strane učinili svoje u pogledu pobijanja tifusa, koji je u jugočkoj žrtvi ljeđenika uništio vrlo mnoge zarobljenike. Jedva kasnije, kada su stigla strana zdravstvena povjerenstva, moglo se energičnije pobijati epidemiju.

Talijani taju uništenu krstarice „Giuseppe Garibaldi“.

Lugano, 20. jula. (D. u.) U Italiji nije jošte objavljeno, da je krstarica „Giuseppe Garibaldi“ bila potopljena.

Rusi će upaliti Varsavu.

Bukarešta, 20. jula. Osobe, što su prisjetili iz Rusije, osiguravaju, da kane Rusi grad Varsavu upaliti, ako bi ju moralni napustiti.

Rusi u velikoj pogibelji.

Kopenhagen, 20. jula. (D. u.) „Daily Chronicle“ javlja iz Petrograda: Hindenburg sa sjevera i Mackensen sa juga zajednički rade oko teske zadaće uništenja ruske vojske, koje glavne sile su u Pojlosku. U Petrogradu su osvjeđeni, da Nijemci neće nikada postignuti ovaj cilj. Hindenburgov načrt je, da osvoji Novo-Georgievsk, dok je mora Mackensen zapojeći ertu Brest-Litovsk. Rusi su ovde učinili sve priprave te raspolažu sa sjajnim zelježničkim sistemom. Vojnici su bolje opremljeni municijom, te su bile izobrazene dosada neupotrebljene rezerve. Napredovanje Nijemaca u pokrajinama istočnog mora smatra se samo kao demonstracija, da se zapriječe odašiljanje ertu u područje Nareve.

Novi ministar izvanjskih posala u Grčkoj. Odgođa grčkog parlamenta.

Atena, 20. jula. (D. u.) Službeni list objavljuje odstop ministra izvanjskih posala Zografosa. Ministar predsjednik Gunaris preuzimao privremeno liničku tog ministarstva. Istodobno javlja se, da je odgođeno zasjedanje komore do 10. augusta (novog stila).

U Grčkoj predstaje važne odluke u vanjskoj politici. Ali svi kaže, da će ostati smjer grčke politike nepromenjivo. Zografski bio je zadnji ministar u grčkom kabinetu, koji bilo sklon suradjivanju sa Venecuelom. Kralj, čini se, hoće da odredi čim daleko mir svojoj državi te odgadjaju zasjedovanje komore, da pridobiće na vremenu, jer se spravom nuda, da ne će ostati bez utjecaja uspjeli centralnih vlasti na interverzionaliste, koji gube u zemlji svaki dan više na ugledu.

Sjedinjenje države prosvjeduju protiv Engleske.

London, 20. jula. (D. u.) Reuterov dopisani ured donosi sljedeće „Times“-ovu vijest iz New-Yorka: Sjedinjenje su države upravile Engleskoj notu, u kojoj oduljeno stoji na stanovništu, da moraju biti prava građana Sjedinjenje države postavljena prama međunarodnom pravu te da ne smiju biti uskraćeni britanskim kabinetskim odredbama ili sličnim naredbama. Države Unije ne će da priznaju presude suda za ratni plijen, ako su u opreci sa međunarodnim pravom.

Austrijsko-njemačka ofenziva na istoku.

Brzozavi nas obavješćuju, da je na cijeloj fronti započela žestoka ertu i Hindenburg nastavlja ofenzivu. Glavni je cilj austrijskih i njemačkih udruženih armeja da prodru liniju između Visle i Buga i da zaposlednu Varsavu i Ivangorod. Dok se to ne postigne nije moguće da se neprijatelja, još uvijek moćnog, savladava i opolci. Veliki gubici ruske vojske ne znaće, da je on iznenadog: Rusiju će se pobijediti, kad se postigne glavni cilj: opkoljenje te velike mase, t. j. zanzeče Varsave. Kad te ofenzive sudjeluju armeje ponajboljih naših vojskovođa.

Da postignu cilj, valja da se domognu linije Dvinsk-Vilna, čime su u po-

sledu važne zelježničke pruge Varšava-Petrograd; zatim da prekinu spoj između Bresta i Litovska te Ivan goroda sa unutrašnjom Rusijom. Glavna je napadajuća linija, kroz Ivangorod-Lublin-Cholm.

Taj veliki plan zajedničkog djelovanja stratega ujedinenih armeja iziskuje vremena, ustrojjenja i velikog naporja. Svakako će ove armeje nastojati da ruski centrum odvoje od nutarnjih spojeva i da ga odseku od njegovih kralja.

Bez sumnje će izvođenje ovog plana biti najteži za cijele periode rata sa Rusijom.

Provala ruse obrane.

Kako je poznato, ratno vijeće u Calaisu od strane četvrtog sporazuma, bilo je odlučilo, da će nastupiti odmah u jaku ofenzivu, koja će uništiti centralne vlasti. Izbila, da se obistinilo, ali gde belaju, to nisu izvršili oni, nego: Austrija i Njemačka.

Kakovim rezultatom? Njemačko su čete prodrije 30 km pred Mitavu, a ova je udaljena od Rige samo 40 km. Dvije njemačke vojske dostigle su do istočne obale utvrđene erte Nareva između Lomze i Novo-Georgievskog. Rusi izmislili su poziciju Baze i Kavke prema Vrsavici. Polozaj je Rusa kritičan. Oni su se uopće povukli na prostoru Visle i Buga. Drugim riječima to znači: Rusi su progoljeni u Kurlandiju, oči Nareva i u Poljskoj ljevoj i desnoj Visi.

Gori na sjeveru zaposleni su Nijemci i Budimpijani te Tukum i Tast. Nijemci su tako u stanu da izbace iz svojih položaja Rusi zapadno Mitave. Oni su dalje zaspeli Holzemberg, 30 km jugozapadno Milave. Ofenziva Nijemaca napreduje u smjeru Mitava-Riga.

Dvije njemačke vojske stigli su do Nareve, te stoje pred utvrdama Osovecje-Lomzje-Ostrołęken-Rosena-Pultusa-Novo Georgievskog-Višograda na Visi. Neprijatelj umiće svuda. Naše su savezničke čete postigle sjajne uspjehe. Uslijedili će navala na utvrđeni crti Nareve.

Rusi su se pomakli iz svojih utvrda između Visle i Pifice prema Vrsavici. Posto su naši zauzeli Izzanku morali su se Rusi povući prama Ivangorodu.

I istočno Visle bili su Rusi priljeni na užak. Velika bitka između Visle i Buga svršila je sa porazom Rusova, koji užinut je prema crti Cholm-Lublin.

Nijemci na Narevu i na Bugu paralelnim napreduju. Ako Nijemcima uspije forciратi crtu Nareva, a našima crtu Cholm-Lublin, onda je položaj Rusa vrlo kritičan. Ne preostaje drugog uzmaka nego nutnjenost zemlje.

Najgori pak se doljno napreduje vojske jerolomnog kraja, da stogod postignu. Nase će hrvatske brane pozicije na jugu, te zapadno proti premoćnom neprijatelju. I na ovaj fronti doći će dan konačnog obraćenja. Domovina je zahvalna našim četama na jugu, koji su naprezači neprijatelja uništiti, te će i buduće pokazati, da je ured ministra „nespasenih područja“ samo prazna fraza.

Slabe utjeche talijanske štampe!

Svima je poznato da između Italije i Srbije postoji nesporuzumak, koji bi se sigurno u mirno doba izvršeno u sukob.

Tom nesporuzaku daju jasnočnost poslužnici u talijanskoj i srpskoj stampi, pogotovo u ovom posljednjem, koja je tumačena u ovom pojedinosti, koja je tumačena u tom samom jagnov i službenog mišljenja.

Uz Slavu u Albaniju i dnevni najnoviji porazi talijanske vojske na južnoj fronti ubiljivo neraspoloženje i zlovoljni u talijanskoj masi, koja je u svom pjianom „oduvjetivanju“ zastalo držala, da će im ćete kiklopskim karakom napredovati.

Slabi odnosi prema četvrtom sporazumu, neraspoloženje prema Srbiji i nedavni njihovi porazi, uzrok su, da talijanska stampa nastoji umiriti razoruanu publiku sa sličnim sprocenjima, kašto ih prenosi berlinska „Vossische Zeitung“.

Ona veli, da bivši srpski ministar Kosta Jovanović razljuje u „Rivisti d'Italia“, kako tobožnje istine da postoji između Italije i Srbije, kao što niti Srbije i Rumunije ikakvih sukoba. Tim više — nastavlja Jovanović —, da bi jedna Velika Srbija, kao posvećena Rumunjska u složi sa Italijom imeli jedan neprimenjivi zid protiv napredujućem germanizmu.

Takova bi država s Rumunjskom i Italijom činila moćan blok medju budućim

državama Evrope. U tom da se sastoji postojeći savez sa Italijom.

Narodima nespršne narodnosti pomenujemo, da su u utrašnjom Rusiju, Glavna je napadajuća linija, kroz Ivangorod-Lublin-Cholm.

Taj veliki plan zajedničkog djelovanja stratega ujedinenih armeja iziskuje vremena, ustrojjenja i velikog naporja. Svakako će ove armeje nastojati da ruski centrum odvoje od nutarnjih spojeva i da ga odseku od njegovih kralja.

Za Italiju je gospodstvo na obostranim obala Jadrana strateško pilanje. Nije pojmljivo kako jednom politoru, kao što je Jovanović — svršava „Vossische Zeitung“ — nije ovo još jasno: samo što tako vrlo malo njegovih zemljaka — na sreću — misli i radi!

Druga crvena knjiga.

(Nastavak.)

Dne 16. travnja saopćuje barun Burian barunu Macchiaj odgovor, koji će dati vojvodiji od Avarne. Velik dio predloga, poimence onih, koji se tiču Primorja, Trsta i Dalmacije, da su nepriviljivi. Zona u Tirolu da se može proširiti, pa za to barun Burian saopćuje granciu, ali veli, da se njemačko jezico područje ne može odstupiti. Sto se tiče promjene uticanja glede Albanije, to se ova može diskutirati. Sto se tiče obećanja Italije, da će ostati neutralna, to se ovo mora ticiti u Turške.

Dne 18. aprila javlja barun Macchio nakon jednog razgovora sa Soninom, da je dobio dojam, kada da Soninovi zahtjevi ne temelje na ozbiljnijom studiju i da je ispravno tvrdnja, da su ministri oktroirali zahtjeve gledje soće generalni stoz, zahtjeve gledje dalmatinskih otoka ministar mornarice a zahtjeve glede Trsta Barzilja.

Dne 20. aprila razgovarao je barun Macchio sa ministrom predsjednikom Sandomirskom, koji je saglasio, da je trščansko pitanje tako zasjeklo u narodu talijanskih osjećaja, da kraj riskira ne samo popularitet, nego i nesto više, ako se ne bi uzeo ovaj osjećaj u račun. Što se tiče albačkog pitanja, izjavio je Sonin, da je od sekundarne važnosti. Barun Macchio da je dao talijanskom ministru predsjedniku razumjeti, da je ujek bolje nesto sigurno u rukama od nesigurnih chanaca, na što je Soninovo odgovorio, da će se i to pretresati.

Dvojna igra z entom.

Dne 22. aprila naglašuje barun Burian, kojemu je dan prije ponovno vojvoda od Avarne izjavio, da je neophodno nužno, da Austro-Ugarska smješta odstupi području, koja kani koncedirati, u jednoj brzozavci barunu Macchiju, da sumnja, da li je Italija zaista, da dodje do sporazuma i da mu se čini, da hoće samo da dobije vremena, te da će, čim sazna da naše krajine ponude, preći ententi. Poklisanje neka konverzacija sa barunom Soninom daje nastavku.

Dne 27. aprila brzozavci barun Burian barunu Macchiju, da bi bilo upravo i, kako je saznao, da to baš ne bi bilo protiv volje baruna Soninija, kada bi jedna ugledna politička ljestvo iz monarhije posla u Rim, da raspravi čitav kompleks interesa između obiju vlasti. Nekadani austro-ugarski ministar izvanjski poslužnik Goličevski da bi bio spremjan na tu misiju. Barun Macchio neka se informira kod Soninija, bi li mu to bilo po volji.

Dne 28. aprila saopćuje barun Burian poslužniku u Rimu odgovor, koji će dati vojvodiji od Avarne, Barun Burian, da će medju ostalim izjaviti, da je spreman razgovarati sa barunom Soninom gledje svakoga pitanja, koje on samo zažeći, da će se informirati o istinskim interesima Trsta i da je glede Albanije spreman na novo „tanahanje“, koje će čitav stvar opet premjeti na evropske područje, da kjer će također sadržati izjavu o disinteresu Austro-Ugarske, a da se i u Italiji sa svoje strane, izuzamši Valom, izjaviti disinteresirana na ovome području.

Dne 28. aprila saopćuje barun Macchio, da je u Rim prispolj talijanski poslužnik Tittoni iz Pariza, koji je, kako su mu kašto, donio francuske koncesije, među kojima se nalazi razgrančenje kod Venecije, ali za uzrat zatljivje Francuska talijansku vojsku u svrhu potpore za Francusku.

(Nastavak slijedi.)

Prozore i vrata drži tako zatvoreno, da ne može noću iz njih prodrijeti nikakav tračak svjetla.

Razne vijesti.

Lijep primjer. Radnici e. i kr. Arsenal odio „Ausrüstungs“-direkcije, kojih je 90% Slavena, sabralo je, kako javlja „Pol. Tagblatt“, za nakup mineralne vode na južnoj fronti se borećim četama 107 h. Taj je bratske ljubavi vrijedno je zabilježiti!

Zidovi u gradskim upravama njemačkih dijela Poljske. Kako javlja „Vossische Zeitung“ uzele je njemačka vlada u obzir interes Židova u zaposljenim krajevima Bielsko-Polske. U gradskim upravama zastupani u mnogobroj židove takođe takodje u Njemicima. Tako je u Sobianicama između 22. zastupnika, 12. Njemaca, 50 Poljaka a ostali židovi, isto tako u Lunu, Lodžu drugim mjestima. Time je njemačka vlada nastojala uvažiti manjine Njemaca i Židova.

Dobrovoljni prinosi.

Naša je uprava primila te će proslijediti svrši slijedeće prime:

Prinosi za hrvatske škole u Puči.

U proslavu 49. godišnjice viske pobjede darovaće:

Jelčić Ivan K 1.-

Dorčić Ivan K 1.-

Upukovni K 1.-

Prije iskazano 920-

Sveukupno K 922-

Na uspomenu bitke kod Visa.

Slava Tebi, Mornarice dićna,

Na vitošte pred pojedna vječna!

Novi slava i naprijed Te ček,

Jer si na to navikla od vječaka!

Brst maslinsku, tu mira oznaku,

Rado nosiš na svojem baraku,

Ali gdje prijeti dušman drzovit,

Znaš ponosno svoj barjak razviti.

Čast je Tvoja i hrabrost priznana

Dvaju svijeta, do najkrajnjih strana,

Nase splavi u svakom se krajini,

Gostoljubno, dićno, dočekaju!

Štit u ugled Habzburških Vladara

Na diku su naše mornara,

Guje se vijejo Habzburška zastava,

Tu se spaži sa vitoštem slava!

U Saidi, princip Friderik

Od svih stice priznanstvo veliko,

Dom Habzburški lovoren okiti

S čega uvijek na glasu će biti!

Ko ne plaće klob Maksimiliana

Postenjaka, vitez bez mana?

Dobra, blaga, veleudršta, mila,

Kad zadesi sram kruta, nemila,

Slava Tebi, mornarice, vrla,

Tegethoffa hrabrost neumrla,

Pomogla Ti, te srdo malo splavi,

Mnogo jačeg dušmanu zgnjav!

Bojni genij, on pogledom smrvi

Dusmanine žedne naše krv,

Kad uz viske obale na glasu

Barjak razviti, dušmane raste!

Slava jatu, morskih sokolova,

Što poslušnji na glas Tegethoffa

Znaš vješt vrti korabijama,

Topini kretat, mahati sabljama!

I van slava, o moji Visani,

Što junački staste na obrani,

Te uz pomoć hrabre poseđe,

Dusmaninu zadadote jede!

Krv proljeti za Vladara blaga,

Za obranu svog očinskog praga,

Potomci će Vas spominjati!

Pobjedi Vam uz gusle pjevat!

Slavnih dana, krasna usponjena,

Zivjeti će do zadnjeg koljena,

Grobe Vaše, vijencanj će kliči,

Hrabrost Vaša, sveđej će se slaviti!

Stari mornar iz Komize

Pokuštvo hotela „Elisabeth“

prodaje se uz umjerene cijene proti gotovini.

Obavijesti daje Filip Barbalje, tigrav pokuštovom, Via Sissano 14.

Iznajmljuje se odmah stan sastojak i krovne Via Castropola 9. Popitati se je kod gajne u kavani „Narodni Dom“.